



Bongani Manyosi, Ngaka ya Pelo

Nozuko Mkizwana

Sibusiso Khumalo



Bukakanelo e, e ka ga ngaka ya Aforika Borwa
yo o bidiwang Bongani Mawethu Mayosi.


E ne e le Rasaense yo o dirileng thibololo e e
botlhokwa ka ga bolwetse jwa pelo.



Bongani o belegwe ka 1967 kwa Mthata, kwa Kapa Botlhaba mo Aforika Borwa.

O tsene sekolo kwa motsaneng wa Ngqamakhwe.


Mmaagwe Bongani e ne e le mooki, mme rraagwe e le ngaka.



Kwa gae mo bokhutlong jwa letsatsi lengwe le lengwe, batsadi ba ga Bongani ba ne ba bua ka ditiro tsa bona.

O ile a kgatlhegela mathata a pholo, le go thusa batho.


Ka go utlwa ka ditiro tsa batsadi ba gagwe Bongani o ne a kgatlhegela Disaense tsa Pholo.



Kwa sekolong, Bongani o ne a rata Dipalo le Disaense tsa Botshelo.

O ne a dira ka thata mo dirutweng tseo ka gonne o ne a batla go nna ngaka.


Morago ga sekolo se segolo, o ithutile kwa yunibesithing ya KwaZulu-Natal le ya Motse Kapa. E ne e le moithuti yo o gaisang.



Bongani o ne a fenyha kabo ya go ithutela pele, kwa Yunibesithing ya Oxford kwa England.

O ithutile gape kwa Amerika. A boela Aforika Borwa go dira e le ngaka.

E ne e le ngaka e e molemo ka bonolo, a rata balwetse ba gagwe.



Ga go a nna sebaka ke fa a boela gape kwa moseja.

O ne a batla go ithutela thata ka Bongaka jwa malwetse a pelo.

Bongaka jwa malwetse a pelo ke serutwa sa go ithuta pelo, le malwetse a a amanang le pelo.

Bongani e ne e le ngaka ya pelo.



Ngaka Mayosi o ne a dira le babatlisisi ba bangwe ba moseja. Ba ile ba ribolola sengwe se se kgethegileng.

Babatlisisi ba, ba ribolotse gore ke goreng batho bangwe ba tshwarwa ke bolwetse ba pelo.


Thibololo eno, e ne e le botlhokwa thata mo dingakeng mo lefatsheng lotlhe.



Bongani a boela Aforika Borwa ka kitso e e kgethegileng ya bongaka.

O ne a dira le Tona ya Pholo ya naga, le go gakolola ka ga mathata a pholo a mo nageng.

Toro le keletso ya gagwe e ne e le go bona dinaga tsa Aforika di kgona go rarabolola mathata a tsone a pholo ka tiriso ya Saense.



Bongani o ne a itshepa jaaka Rasaense wa Montsho. Patlisiso ya gagwe ya go ribolola e ne e le botlhokwa go ralala lefatshe.

Aforika Borwa e ketekile tiro le dikatlego tsa gagwe.


O ne a tlotlomatswa ka kabo e e kwa godimodimo mo nageng ya Saense, e e bidiwang 'Order of Mapungubwe.'



Bongani e ne e le Moporofesara wa Bongaka jwa Pelo kwa Yunibesithing ya Kapa (UCT).

Ka go ruta ga gagwe, o arogane kitso ya gagwe le baithuti ba gagwe.

O ne a tlhaloganya mathata a baithuti ba bantsi. O rotloeditse dingaka tsa baša le ba bangwe ba ba ithutelang Disaense tsa Pholo.



Moporofesara Mayosi o ne a tlhatlosediwa mo maemong a go nna Tlhogo ya Disaense tsa Pholo kwa UCT.

O ne a dira thata tiro ya gagwe. E ne e le morutabana, mmatlisisi, le moeteledipele.

Bongani Mayosi o gopolwa jaaka sekao se segolo mo bathong ba bantsi.



Go tswa sekolong sa mo motsaneng, a nna moeteledipele wa Disaense tsa Pholo, kwa yunibesithing e e kwa godimo ya Aforika Borwa.

A nna moitseanape wa boditšhabatšhaba wa Disaense tsa Pholo.

Bongani o fitlhetse go le gontsi mo botshelong, mme a ikobile.



Fa re ithuta ka Saense, re nagana ka Ngaka Mayosi.

Re ka keteka diphitlhelelo tsa gagwe, le diphitlhelelo tsa Borasaense ba bangwe ba bantsi ba Bantsho.

Re ka keteka gape boleng ba kitso ya Seaforika.

—Dipotso

1. Ke mang yo o dirang kanelo e? Kgang e ka ga mang?
2. Bongani o nnile le kgatlhego ya tsa pholo le Saense leng, le gone ke goreng?
3. Bongaka jwa pelo ke eng? Ngaka ya pelo e dira eng?
4. “Disaense tsa Pholo” ke eng? Batlisisa thata ka tiro mo Disaense tsa Pholo.

—Dibuka tse di mo motseletseng o

- Andile Mji
- Asnath Mahapa
- Bongani Mayosi
- Charlotte Maxeke
- Mmantsane Moche Diale
- Mulalo Doyoyo
- Tebello Nyokong
- Tshilidzi Marwala

Kanelo e, e tihamilwe le go kwalwa ka isiXhosa ka 2020, e le karolo ya didiriswa tsa go buisa tsa porojeke ya Zenex Ulwazi Lwethu.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Bongani Manyosi, Ngaka ya Pelo

Author/s: Nozuko Mkizwana

Translator/s: Dineo Moatshe


Illustrator/s: Sibusiso Khumalo

Assurer/s: Opelo Thole

Language: Setswana

© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

